



Mofumahadi Angie  
Motshekga, letona la  
Lafapha la Thuto ya  
Motheo



Mong. Enver Surty,  
Motlatsi wa Letona la  
Thuto ya Motheo

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlaza boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo. Mof. Angie Motshekga, mmoho le Motlatsa Letona la Thuto ya Motheo. Mong. Enver Surty.


Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwale ka enngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projek ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnate ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka enngwe le enngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.

ISBN 978-1-4315-0280-6  
  
9 781431 502806



LIFESKILLS IN SESOTHO  
GRADE 3 – BOOK 1  
TERMS 1 & 2  
ISBN 978-1-4315-0280-6

THIS BOOK MAY  
NOT BE SOLD.

E hlopisitswe ho  
latela lenane thuto  
la CAPS

## Sehlopha sa

3



# Bokgoni ho tsa Bophelo ka SESOTHO

Buka ya 1  
Kotara ya 1&2



Phapusi

Lebitso:



**basic education**


Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



## lenaneo

### Kotara 1 Leqephe

1	Ditaba ka nna .....	2
2	Sekolo sa heso .....	4
3	Tsohle ka nna.....	6
4	Boholo le botsofadi.....	8
5	Maikutlo .....	10
6	Ntho tseo ke di ratang.....	12
7	Maikutlo .....	14
8	Nnetefatsa feela .....	16
9	Tsa bophelo bo bottle le thuso ya pele .....	18
10	Ho tjha.....	20
11	Polekho ya mmele .....	22
12	Ho itlhokomela.....	24
13	Ho tshwara mmele wa ka o boloke-hile.....	26
14	Ditokelo le boikarabelo .....	28
15	Ditokelo le boikarabelo .....	30
16a	Matsatsi a bodumedi le matsatsi a mang a kgethehileng .....	32
16b	Re a hlahloba.....	32



Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street  
Pretoria  
South Africa

© Department of Basic Education  
Sixth edition 2016

ISBN 978-1-4315-0280-6

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.



## Matsatsi a bohlokwa a 2015

### Pherekong

1 Pherekong : Selemo se setjha   
31 Pherekong: Letsatsila bana ba mebileng



### Hlakola

2 Hlakola: Letsatsi la lefatshe la mobu o metsi   
14 Hlakola letsatsi la Baratani



### Mmesa

3 Mmesa: Labohlano le letle   
4-11 Mmesa: Paseka

5 Mmesa: Paseka

6 Mmesa: Letsatsi la malapa

7 Mmesa: Letsatsi la bophelo bo bottle ba lefatshe

22 Mmesa : Letsatsi la matjhaba la mme lefatsheng

27 Mmesa: Letsatsi la tokolloho

### Motsheanong

1 Motsheanong: Letsatsi la basebetsi   
10 Motsheanong letsatsi la bomme   
15 Motsheanong letsatsi la matjhaba la dihlolo



### Hlakubele

5 Hlakubele : Letsatsi la Purim

21 Hlakubele: Letsatsi la ditokelo tsa botho

21 Hlakubele: letsatsi la matjhaba la meru le difate

20-21 Hlakubele: Naw-Ruz (letsatsi le setjha la Bahai') \*

22 Hlakubele : Letsatsi la Lefatshe la Metsi

28 Hlakubele 20:30-21:30 (nako ya lehae) Hora ya Lefatshe

### Phuu

1 Phupu letsatsi la matjhaba la batswadi   
4 Motshanong letsatsi la matjhaba la bana ba lahlhileng   
5 Phupu letsatsi la lefatshe la tikolloho   
8 Phupu letsatsi la lefatshe la mawatle   
12 Phupu Letsatsi la batjha sebediswa ha bana   
16 Phupu Ramadan e a qala   
21 Phupu letsatsi la batjha

### Phato

9 Phato Letsatsi la bomme   
13 Phato letsatsi matjhaba ka batho ba ngolang ka letsoho le letshehadi



### Lwetse

13-15 Lwetse Rosh Hashanah   
21 Lwetse letsatsi la matjhaba la tshwarelo   
23 Mphalane Yom Kippur

24 Lwetse letsatsi la matjhaba la setso

### Tshitwe

1 Tshitwe letsatsi la lefatshe la bolwetse ba kokwanahloko   
3 Tshitwe letsatsi la matjhaba la batho ba sa itekanelang mmeleng   
5-14 Tshitwe Chanukah   
16 Tshitwe Letsatsi la tshwarelano   
25 Tshitwe letsatsi la keresebose   
26 tshitwe letsatsi la moyo o motle

### Mphalane

2 Mphalane letsatsi la matjhaba leo e seng la ntwa   
5 Mphalane Letsatsi la lefatshe la matitjhore

11 Mphalane letsatsi la matjhaba la ngwana ngwanana

14 Mphalane Al-Hijira (selemo se setjha sa islam)

15 Mphalane letsatsi la matjhaba la bomme mahaeng

16 Mphalane letsatsi la lefatshe la dijo

### Pudungwana

11 Mphalane Deepavali (Diwali)

12 Mphalane Vikram (Selemo se setjha 2072)

20 Letsatsi la Bana la lefatshe



Letsatsi la phomolo ya setjhaba la Afrika Borwa:  
Letsatsi la bohlokwa la seikgopotso sa Majuta :   
Letsatsi la bohlokwa la seikgopotso sa Ma Islam:   
Letsatsi la bohlokwa la seikgopotso sa Bahai': \*

United Nations International Days:



# Sehlopha sa

3



Bokgoni ho tsa Bophelo  
ka SESOTHO  
Buka ya I



Buka ena ke ya:



# Ditaba ka nna



Ha re ngoleng

E mong le e mong wa rona o fapane, mme re kgethehile kaofela.  
Tlatsa buka ya boitsebiso ka ditaba tsa hao. Rala setempe sa ID.  
Ha o qetile ho etsa sena bontsha motswalle wa hao karete ena.

Ke eng se tshwanang le se sa tshwaneng pakeng  
tsa hao le motswalle wa hao?



## Bukana ya boitsebiso

Lebitso:

Dilemo:

Letsatsi la tswalo:

selemo      kgwedi      letsatsi

Sebaka sa tswalo:

Moshemane kapa ngwanana:

Puo ya lapeng:

Mmala wa moriri:

Bolelele: \_\_\_\_\_ cm

Mmala wa mahlo:

Mosaeno



Etsa setshwantsho sa hao.



Ha re bueng

Jwale nahana ka tsa  
bophelo ba hao ho fihlela  
ha jwale.

Na o ka kgonna ho hopola ho fihlela  
kae? Na o ka hopola letsatsi la hao la  
tswalo ya selemo sa bobedi?

Na o ka hopola ha o qala sekolo?



Ha re ngoleng

Tlatsa molanako ka tsa  
bophelo ba hao.



Ke hlahile ka

Ke qadile ho  
bua ka

Ke qadile sekolo  
ka

Ke tlile ho kereiti  
ya 3 ka

kgwedi

selemo

20 \_\_\_\_\_

20 \_\_\_\_\_

20 \_\_\_\_\_

20 \_\_\_\_\_



# Sekolo sa heso

Kotara ya I – Beke ya I – Leqephé la mosebetsi



Ha re etseng

Titjhere ya hao e tla o thusa ho bontsha tsa bophelo ba hao moleng o bontshang nako. Re se re o qalletse yona. Titjhere ya hao e tla o bontsha diketsahalo tse ding tsa bohlokwa.

Sekolo sa hao se butswe ka selemo se fe?	Mosuwehlooho wa hao o tlile sekolong ka selemo se fe?		



Ha re ngoleng

Histori ya sekolo sa heno ke efe? Fumana dikarabo dipotsong tsena mme o di ngole dibakeng tse siilweng kholomong ya pele. Jwale taka ditshwantsho ho bontsha histori eo.

Sekolo sa heno se butswe neng?	Taka setshwantsho sa sekolo sa heno.
Mosuwehlooho wa pele e ne e le mang?	

Letsatsi: .....

Lepetjo la sekolo e ne e le lefe?

Na e ntse e le lona le kajeno?

Taka betjhe ya sekolo.

Bolela ho hong ho kgethehileng ka sekolo. (Mohlomong ho ne ho na le morutwana ya kgethehileng, kapa phihlello e ikgethileng.)

Taka sesthwantsho ho bontsha ntho ya bohlokwa ka sekolo.



**Tswelang kantle**

Pele o etsa eng kapa eng kantle, ikotlolle jwaloka ka katse. Sena se tla etsa ho be bonolo hore mmele wa hao o tsitsinyehe. Icotlolle hape ha o se o qetile ho kokobetsa mmele le ho o phodisa. Sena se tla thusa mesifa ya hao hore e se be bohloko.  
Jwale etsa se etswang ke bana bana.



Tijhere ya hao e tla bitsa lebitso la hao e nto akgela bolo. Kapa bolo pele e wela fatshe.



Jwale leka ho kapa bolo ka mokokotlo ha motswalle wa hao a e lahlela.



Lahlela bolo motswalleng wa hao, o bone hore a ka kgona ho e tshwara ka mokotlaneng.

Ikotlolle jwalo ka katse hore o thapoloh.



# Tsohle ka nna

**Ha re bueng**

Nahana ka se seng se kgahlisang se ileng sa o etsahalla nakong e fetileng, o bolelle motswalle wa hao ka sona hore a o tsebe ka botlalo.

Ha ke ne ke le dilemo  
di hlano ke ile ka ya  
lewatleng.

Ha ke ne ke le dilemo tse  
4 ke ile ka wa leboteng



**Ha re bueng**

Bolella motswalle wa hao ka moo motho enwa a fetohileng ho  
tloha boseeng ho fihlela a eba mosadi.



lesea



ngwana



ngwana sekolo



morwetsana/mohlankana



motswadi



motho ya tsofetseng



# Ha re bueng



Sebetsang dihlopheng tsa lona. Qapang pina mme le tantshe.

Sehlopheng sa hao, ngola mantswe a pina dibakeng tse silweng ka tlaase. Jwale bontsha tlelase hore o bina jwang ha o ntse o tantsha.



# Boholo le botsofadi

Ha re bueng

Bua ka hore bana ba baholo le batho ba baholo  
ba fapane jwang le wena.



Ha nako e ntse e tsamaya  
batho ba a tsofala. Mmala  
wa moriri o a fetoha,  
mantswe a bona a fetoha,  
dinama tsa bona di a  
eketseha mme ba hlalefa  
le ho feta.




Ha re ngoleng

Batho ba fetoha jwang ha ba hola?



Ke dintho di fe tse latelang tseo o di etsang ho  
fapania le ka moo batswadi ba hao ba di etsang.

Ho matha o  
sa kgathale.



Ho tlola.




Ho bala koranta.

Ho kganna koloi.



Ho bapala sefateng.



Nna	Batswadi ba ka

Letsatsi: .....



Ha re bineng

A re itokisetseng ho bina.  
Etsang medumo ena.

Modumo o potlakileng jwalo ka modumo wa ambolense.

Modumo o bonolo, jwale ka pina e binelwang ngwana  
hore a robale.





Modumo o tshwanang le wa dinonyana ha di bina.

Modumo o motenya jwalo ka tau ha e puruma.





Tswelang kantle

Na o ka kapa bolo?



Akgela bolo ya tenese moyeng, mme o e kape ka matsoho a mabedi.



Bapadisa bolo ya  
tenese fatshe.



Jwale etsa bete o sebedisa pampiri e metahantsweng kapa sekoto  
sa patsi. E sebedise ho otla bolo fatshe hore e qhome.



Jwale ikotlolle jwale ka katse.

Teacher:	Sign:
Date:	

# Maikutlo

Kotara ya 1 – Beke ya 3 – Leqophela mosebetsi



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho tse latelang, bolela hore bana bana ba ikutlwajwang.  
Na o kile wa ikutlwak a mokgwa ona?  
Tlatsa ka moo ngwana ka mong a ikutlwang ka teng. Sebedisa mantswe a  
na ho o thusa.

hlomoha

thabile

swabile

tshoha

motlotlo

halefile







Tswelang kantle

Bapala papadi ya thenese ya ba banyenya  
o kwetlisa ho otlela pele le morao.





Ha re bueng

Ke eng se o thabisang?

Ke eng se o etsang hore o hlomohe?

Ke eng se o tshosang?



Ha re ngoleng

Ke eng se etsang hore o halefe?



Ngola hara bukatsatsi ka letsatsi leo o ikutlwileng o thabile haholo. Hlalosa se etsahetseng ho wena.

## Bukatsatsi e ratehang

Ngola hara bukatsatsi ka letsatsi leo o ikutlwileng o hloname. Bolela ho etsahetseng hore o hloname jwalo.

## Bukatsatsi e ratehang



# Ntho tseo ke di ratang

Kotara ya 1 – Beke ya 3 – Leqephé la mosebetsi






Ha re ngoleng

Bolella seholpha sa hao hore o rata ho etsa eng(dintho) haholo . Jwale ngola mabitso a dintho tsena dibakeng tse siilweng mmapeng wa mohopolo.




**DINTHO  
TSEO KE  
RATANG  
HO DI  
ETSA**





Ha re etseng ditshwantsho

Jwale sebedisa mmapa wa mohopolo ho ngola serapa ka seo o natefelwang ke ho se etsa le hore hobaneng se o natefela.




## Se nnatefelang haholo



Ha re etseng

Sebedisa hlama ya ho bapala ho etsa sefahleho se thabileng le se hlonameng.



Ha re bueng

Botsa metswalle e 5 hore ke eng seo ba ratang ho se etsa. Khalara boloko e I nako le nako ha ba rata se itseng.



5				
4				
3				
2				
1				
	Ho bina	Ho bala	Ho penta	Dipapadi
	Mmetse			

Ke ntho efe e ratwang haholo?


Teacher:  
Sign:

Date:

# Maikutlo

Ha re bueng

Shebang ditshwantsho tsena le bue ka hore le ka thusa bana bana ho etsa dintho tse nepahetseng jwang. Taka karabo tse nepahetseng.

	<p>Na ha o kgone ho lebella moo o yang!</p> <p>Ntshwarele! e re ke o thuse ho phahamisa dintho tsena!</p>	
	<p>Jo! ke ena bolo ya hao.</p> <p>Jo! tsamaya o ilo bapala sebakeng se seng!</p>	
	<p>Ke ya ka, o ka se e fumane.</p> <p>Tlo, ha re arolelane tjhokolete.</p>	

Ha re ngoleng

Metswalle e nepahetseng e etsa eng?

Ha ke etsa ntho e fosahetseng ke kopa tshwarelo.



Ha ke bona  
metswalle ya ka e  
sokola ke a ba thusa.



Ngola dintho tse ding tse 4 tseo metswalle e lokileng e di etsang.



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho tsena. Bua ka hore o bona eng setshwantshong se seng le se seng. Kgetha setshwantsho se le seng o etse tshwantshiso ka sona.



Jwale ngola tshwantshiso ka setshwantsho seo o se kgethileng. Tlatsa mabitso a baphetwa kholomong ya pele.




Tswelang kantle

Leka ho etsa dintho tsena tse latelang.

- Matha ho potoloha lebala. Ha titjhere ya hao a re "tjhentjha" o tshwanela ho matha o potapote, o nke tsela e fapaneng.
- Jwale qhomisa bolo o tsamaye o ye pele ka nako e le nngwe.



# Nnetefatsa feela



Ha re ngoleng

Itlhathlhone

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ke motswalle ya lokileng.

Ke tsotella metswalle ya ka.

Ke motswalle wa bana ba ka phaposing.


Bana ba bangata ka phaposing ya ka ba nthata.

Ke mosa ho batho ka nako tsoohle.



Ha re etseng

Etsetsa motho eo o mo ratang karete. Taka setshwantsho kantle, o ngole molaetsa wa bohlokwa ka hare.






Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho sa motswalle wa hao, kapa titjhore  
ya hao e kgethehileng. Ngola lebitso la hae.



## ★ Batho ba kgethehileng bophelong ba ka

Handwriting practice lines for the first row of the sentence.

Handwriting practice lines for the second row of the sentence.

Jwale ngola tlhaloso ya batho bana le hore hobaneng ba kgethehile tjena.

Handwriting practice lines for the first row of the sentence.

Handwriting practice lines for the second row of the sentence.

Teacher:  
Sign:  
Date:

# 9 Tsa bophelo bo bottle le thuso ya pele



Ha re bueng

Bua ka se etsahalang setshwantshong sena.

Na o kile wa tswa mokola?

O lokela ho etsa eng ha o tswa mokola?




## Seo o tlamehang ho se etsa ha o tswa mokola

**1** Dula fatshe o dullele pele, hlooho ya hao e shebe fatshe.

**2** Tshwara nko ya hao e kwetswe metsotso e mmedi, mme o heme ka molomo.



**3** Beha ho hong ho batang kamora molala wa hao jwaloka thaole e mongobo kapa maqhwa a phuthetsweng ka thaole.



**4** Se mine ha mokola o fela.



**5** Ha madi a sa emise kamora metsotso e 15, bona ngaka kapa mooki.

Na o tseba moo lebokose la sekolo la Thuso ya Pele le leng? Bolela hokae. Le

Phutholoha.  
Hangata ha se lebaka la ho tshoha.  
Hopola ho se ame madi a motho e mong.

# Tlhokomelo ya maqeba



A re baleng

Ha re kgone ho bona dikokwanahloko, empa di hohle. Ha re itshehile, re tshwanetse ho boloka leqeba le hlwekile hore le se kenwe ke dikokwanahloko.



Ha re bueng

Hlalosetsa metswalle ya hao hore leqeba le hlwekiswa jwang.

## Tselo ya ho thibela madi leqebeng

O se ke wa tshwara madi a motho e mong.


Ha o thusa motho e mong rwala ditlelafo tsa matsoho, kamehla.

Emise ho tswa ha madi ka ho phahamisa letsoho hore le be ka hodima pelo.

Leka ho thibela madi ka ho hatella leqeba ka lesela le hlwekileng.

Ha leqeba le tebile mme le ntse le tswa madi, bona ngaka kapa e ya tleliniking.

Fumana nomoro ya tshohanyetso eo o ka e letsetsang. Mohala: \_\_\_\_\_



Teacher:
Sign:
Date:

# Ho tjha

Ha o tshwara ntho e tjhesang o tla tjha.

O lokela ho etsa eng ha motho e mong a tjhele?



A re baleng



1 Tsokotsa leqeba la mollo tlasa metsi a batang metsotso e ka bang 10.  
Sena se thusa ho phodisa letlalo.



2 Haeba diaparo di itshwareletse mmeleng, o se ke wa di hloobola.



3 Tlohela leqeba la mollo le bulehile mme o bone hore le se be lebe ho feta.



4 Haeba moo o tjheleng ho tebile kapa ho le boholo bo fetang bokahare ba letsoho la hao bona ngaka hang hang.




Tswelang kantle

Qhomela hole.

Nka dithupa tse tharo kapa dikoto tse tharo tsa mohala.

Kamora ho qhomma pakeng tsa tsona, di arohanye haholo ho bona hore ke mang ya ka qhomelang hole.



Tshwaya hore o ka tlola  
sebaka se sekae.

Sheba hore motswalle wa  
hao a ka tlola ho feta wena.



Tswelang kantle

Etsa kiribae.

Fanang sebaka le motswalle  
wa hao le be dikiribae.



Jwale nehanang monyetla  
ho sotha ropo hore  
metswalle ya hao e tlole.



Ha re bueng

Ho etsahalang ditshwantshong tsena?  
Batho ba ka tjha jwang?



Ngola melao ya bohlokwa ya ho hopolwa ha o hloka ho thusa ka:

Ho tswa mokola

Maqeba

Ho tjha



# Polokeho ya mmele



Ha re bueng

Re lokela ho hlokomela mmele ya rona.


Maikutlo a rona a dumela ha re rata se seng,  
mme re lakatsa hore se ka tswela pele.

Maikutlo a rona ha a dumele ha ho na le se sa  
re kgotsofatseng, mme re batla hore re emise.



Ha re ngoleng

Tshwaya no ✓ ha setshwantsho se bontsha ketso e  
bolokehileng, mme ✗ haeba ketso eo e sa bolokeha.  
Jwale ngola polelo tlasa setshwantsho ka seng ho bolela  
hore hobaneng o nopolahore ho bolokehile kapa tjhe.



Tlo le nna ka koloing.  
Ke tla o neha dipompong.



Ha ke o rate.



Jwale o shebahala  
o le motle.



## Ho hana

Ha ho bobebé ho hana, empa o tlamehile ho hana ha ho na le se sa o tshwarang hantle.

Ha motho e mong a sa o tshwara hantle, bua ka sena ho motswadi eo o mo tshepang.

Ha re ngoleng

Kgetha batho ba 3 bao o kaba tshepang ebe o bolela hore hobaneng o ba tshepa.



Ngola hore o ka tlaleha ketsahalo e mpe e etsahetseng ho wena jwang ho motho eo o mo tshepang.



# Ho itlhokomela

Kotara ya l – Beke ya b – Leqephé la mosebetsi

Ha re bueng

Sheba ditshwantsho tsena ka hloko. Bona hore o ka bolela pale. Qetela pudulwana ya ho qetela.

Tloho, ke tla o isa lebenkeleng.



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Buisana kamoo ngwanana a ikutlwileng kateng, seo a se entseng le seo wena o ka beng o se entse maemong a jwalo.

Letsatsi: .....



Ha re ngoleng

Ngola melawana e mehlano ya polokeho.

Qala molao o mong le o mong ka:

Bana ha ba a tlameha ho...



Ha re etseng

Etsa lesira ho bontsha maikutlo.

Nka qeto ya hore o rata hore sekasefahleho sa hao  
se bontshe eng.

Etsa setshwantsho pampiring.

E sehe.

Seha mahlo.

Kgabisa ka pampiri ya mmala.



Tswelang kantle

Itokisetse ho matha lebelo.

Ema boemong bo nepahetseng ba ho qala lebelo.

Mamela titjhere ya hao e re:

Ka mangwele fatshe, loka, matha!

Jwale etsa tsela e sitisang.



# Ho tshwara mmele wa ka o bolokehile



Re na le boikarabelo ba ho boloka mmele ya rona e phetse hantle.  
Bana bana ba etsang se nepahetseng mmeleng ya bona?



## Ke dintho dife tse sa lokang tseo batho ba di etsang?

Na o a tseba hore ho tsuba ha ho a loka mmeleng ya rona?

Na o a tseba hore motho ha a tsuba pela hao ha ho a loka mmeleng wa hao?

Ho tsuba ho senya mmele ya rona jwang?



Ha re ngoleng

Taka polelo e nngwe le e nngwe ka letshwao la nnete le mafosisa ho bontsha hore ntho ke **nnete** kapa **mafosisa**.

	Kwae e na le tatso e monate.
	Ha ke dula pela motho ya tsubang sena se ka silafatsa mmele wa ka.
	Ho tsuba ho ka etsa meno a hao a be masehla.
	Ho tsuba ho baka mafu a lehano.
	O ka tshwarwa ke sefuba se sebe ka lebaka la ho tsuba.
	Ho tsuba ho ka baka kankere.




## Melao ya bophelo bo bottle

Ke tshwanetse ho hlatswa meno kamora ho ja le pele ke ilo robala. Ke tlamehile ho kama moriri pele ke ya sekolong. Ke tshwanetse ho hlatswa meno kamora ho ja le pele ke ilo robala. Ke tshwanetse ho boloka manala a makgutshwane mme a hlwekileng. Ke tlamehile ho hlatswa matsoho kamora hore ke kgutle ntlwaneng. Ke tshwanetse ho hlatswa matsoho a ka ha ke hlahla ntlwaneng le pele ke tshwara dijo.



Tlotlontswe

Ba lokela ho apara eng hore ba dule ba bolokelehile? Nyalanya ditshwantsho ka ho taka mola ho tloha ditshwantshong tse moleng o hodimo ho leba ditshwantshong tse nepahetseng moleng o ka tlaase.



Tlotlontswe



Eba mafolofolo ka ho bapala papadi ya kerikete y aba nyenyanne.

Titjhere ya hao e tla bapala mmino o itseng. E mamele mme hamorao o otle monwana wa hao ho latela morethetho desekeng ya hao.



Teacher:	Sign:
Date:	(Signature)

# Ditokelo le boikarabelo

Kotara ya I – Beke ya 8 – Leqephé ya 8 – Mosebetsi la mosebetsi



A re baleng


Ka nako tse ding bana ba tlameha ho thusa ba habo bona ka mosebetsi.

Empa bana ha ba tlameha ho sebetsa ka thata jwale ka batho ba baholo.

Bana ba tlamehile hore ba be le nako ya ho bapala le ho ya sekolong.



Sheba ditshwantsho tsena. Etsa letshwao mesebetsing e loketseng bana? Tadima ditshwantsho tsena. Tshwaya mesebetsi e loketseng bana. Jwale ngola polelo tlasa setshwantsho ka seng ho bolela hore hobaneng o hopola hore o loketse kapa ha o a lokela bana.



Anna o rekisa ditholwana letsatsi lohle,  
mme o sitwa ho ya sekolong.



Ka mora nako ya sekolo Lisa o  
nosetsa serapa sa meroho.



Peter o jara ditene hobane o sebeletsa seahi.

Jabu le Bongi ba thusa ho hlatswa.



Ha re bueng

O etsa mosebetsi o feng hae? O etsa mosebetsi o feng sekolong ho thusa titjhore wa hao?




Tswelang kantle

Etsisa ho etsa mesebetsi e itseng e fapaneng.  
Sehllopha sa hao se nohe hore ke mesebetsi efe  
eo o e etsang.



Tlama maoto ebe le a matha.



Jwale kwetlisa ho raha  
bolo ya maoto mme o  
bone hore o ka e rahela  
bohole bo bokae.



# 15 Ditokelo le boikarabelo

Kotara ya I – Beke ya 8 – Leqephela mosebetsi



Bolella motswalle wa hao hore bana  
bana ba roba melao e feng.



Sekolo se seng le se seng


se na le melao e thusang  
tsamaiso ya sekolo hantle.

Tlelase e nngwe le e  
nngwe e na le melao eo re  
tlamehang ho e latela.




Ha re ngoleng

Ngola melao e mene ya  
sehlopha ya hao.




Ha re bueng

Bala ditokelo le maikarabelo ana, mme o bue le motswalle wa  
hao hore e nngwe le e nngwe e bolela eng.



## BOIKARABELO BA BATJHA BA **AFRIKA BORWA**



<b>Tekatekano</b> Tshwara motho e mong ka ho lekana le ka tshwanelo. O se ke wa kgetholla. 	<b>Seriti sa Botho</b> Hlompha motho e mong le e mong. Eba le mohau mme o hlomomele ba bang. 	<b>Bophelo</b> Bophelo bohole bo bohlokwa. Hlompha bophelo bohole. 	<b>Lelapa</b> Hlopha le ho hlomela batswadi ba hao. Eba mohau le ho tshephahala ho ba lelapa la hao. 
<b>Thuto</b> Kena sekolo, ithute le ho sebetsa ka thata. Hlompha melao ya sekolo. 	<b>Mosebetsi</b> Thusa ba lelapa la hao ka mosebetsi wa lapeng. Bana ha ba a tshwanela ho hatellwa ho batla mosebetsi. 	<b>Tokoloho le tshireletseho</b> O se ke wa utlwisa ba bang boholoko, o se iketse mmampodi kapa wa dumella ba bang ho etsa jwalo. Rarolla dikgohlano ka mokgwa wa kgotsa. 	<b>Thepa</b> Hlokomba thepa ya ba bang. O se ke wa senya le ho utswa thepa ya ba bang. 
<b>Bodumedi, Tumelo le Maikutlo</b> Hlompha ditumelo le maikutlo a ba bang. 	<b>Thepa</b> Hlokomba lefatshe. O se ke wa senya metsi le motlakase. Hlokomba diphoofole le dimela tsa naha. Boloka lelapa le tikoloho di hiwekile di bolokehile. 	<b>Boahi</b> Eba moahi wa Afrika Borwa ya tshephahalang ya lokileng. Icamahanye le melao, mme o netefate hore le ba bang ba etsa jwalo. 	<b>Bolokolohi ba ho hlahisa maikutlo</b> O se ke wa tsamaisa leshano le lehloyo. Hlokomba hore ba bang ha ba rwakuwe kapa ho utlwiswa boholoko. 

Teacher:  
Sign:  
Date:



16a  
Kotara ya I – Beke ya 8 – Leqephela mosebetsi



# Matsatsi a bodumedi le matsatsi a mang a kgethehileng

Kgetha e nngwe ya ditumelo tsena. Fuputsa haholwana ka yona. Lokisetsa tlelase ya hao pehelo. Leka ho tla le dibuka kapa ditshwantsho ho bontsha sena.



boHindu



boIslam



boJuda



boKeresete

Re tshwanelo ho hlompha batho ba ditumelo kaofela.

Bodumedi ba hao ke bofe?

Bodumedi ba motswalle wa hao wa hloho ya kgomo ke bofe?

# Re a hlahloba



Ha re ngoleng

Tlatsa karete ka wena.



Kotara ya I – Bekē ya 8 – Leqephē /a mosebetsi

Teacher:
Sign:
Date:

Lebitso la ka \_\_\_\_\_

Sefane sa ka ke \_\_\_\_\_

Letsatsi la ka la tswalo ke \_\_\_\_\_

Kereiti ya ka ke \_\_\_\_\_

Sekolo sa ka ke \_\_\_\_\_

Nomoro ya ka ya mohala ke \_\_\_\_\_

Aterese ya ka ke \_\_\_\_\_

Nomoro ya tshohanyetso ke \_\_\_\_\_

Papadi ya ka eo ke e ratang ke \_\_\_\_\_

Mmala oo ke o ratang haholo ke \_\_\_\_\_

Motswalle wa ka wa hloho ya kgomo ke \_\_\_\_\_

Ke eng se nthabisang \_\_\_\_\_

Ke eng se ntlhomolang \_\_\_\_\_

Ke eng se nkgalefisang \_\_\_\_\_

Seo ke se tsebang haholo \_\_\_\_\_

# 17 Mekgwa e metle ya ho ja

Kotara ya 2 – Bekē ya | – Leqephē la mosebetsi



Sheba dihlotswana tsa dijo mme o bue le motswalle wa hao ka  
tsona: Ke dijo difeng seholopheng se seng le se seng?  
Hobaneng seholopha se seng le se seng sa dijo se re loketse?

## Diporoteine

Diporotine di haha disele  
tse ntjha hore  
mmele ya rona e hole.



## Divitamine

Divitamine le dimineralé di  
thusa mmele ya rona ho  
lwantsha tshwaetsano le ho  
dula re phetse hantle.



Kopa titjhere ya hao ho o bontsha ho  
bapala "founu e robekileng".  
Hamorao kwetlisa ho akgela bolo.

# Dikhabohaetereite

Dijo tsena di re etsa hore re  
be mafolfolo.



## Deiri

Dijo tsa lebese di matlafatsa masapo  
a rona, haholo ha re sa le batjha mme  
masapo a rona a sa hola.



Ha re ngoleng

Etsa lenane la dijo tseo o di jeleng maobane. Kholomong ya ho  
qetela, bolela hore dijo tseo ke diporatheini, dikhabohaedereiti,  
tholwana kapa moroho.

Dijo tseo ke di jeleng maobane	Mofuta wa sejo




# Mekgwa ya rona ya ho ja



Ha re bueng

Botsa metswalle ya hao e mene ka seo ba ratang ho se ja.  
Sheba dijo tse fapaneng mme o take (✓) ha o rata dijo, le (✗)  
ha o sa rate dijo.

Tlatsa mabitso a ditho  
tsa sehlotswhana sa  
metswalle ya hao.



Ha re ngoleng

Sheba tafole eo o e tlatsitseng mme o arabe dipotso tsena.

Ke dijo di feng tseo metswalle ya hao e sa di ratesiseng?


O nahana hore metswalle ya hao e na le mekgwa e metle ya ho ja?

Hobaneng o nahana jwalo?



Tlotlontswe


Kopa titjhere ya hao ho o bontsha  
ho bapala founu e robekileng.





Ha re ngoleng

Ngola lenane la dijo tse nepahetseng tseo re lokelang ho di ja ka mehla.



Ha re ngoleng

Ngola resipe ya sejo seo o se ratang haholo.


Re tshwanetse ho qoba eng?

Letswai le lengata hoba le tla re neha phallo e phahameng ya madi ha re se re hodile.

Tswekere e ngata hoaba e tla re neha lefu la tswekere ha re se re hodile.

Tswekere e ngata ebile e a nontsha.

Dinomaphodi, dikuku le ditjhipisi tse ngata.




Resipe ya \_\_\_\_\_

Ke hloka disebediswa dife?


Ke tshwanetse ho latela mokgwa o fe?

Teacher:  
Sign:  
Date:



# 19 Mekgwa e metle ya ho ja

Kotara ya 2 – Beke ya 2 – Leqephela mosebetsi



Ha re ngoleng

Thabo le Nomsa ba tseleng ya ho ya khefing ya Sunshine. Ba lokela ho reka dijo tseo ba tla di pheha mantsiboya. Ba thuse ho etsa menu wa dijo tseo.



Tswelang kantle

Nehanang monyetla ho sotha ropo hore  
motswalle wa hao a tlole.





**Ha re ngoleng**

Ngola dintho tseo ba lokelang ho di reka, bontsha le theko ya tsona lenaneng la ntho tseo ba tlo di reka. Thabo le Nomsa ba lefile bokae ha ba reka dijo?



**Ha re ngoleng**

Tsela tsa hao tsa ho ja di nepahetse? Kgabisa ka sefahleho se bonyang ho bontsha mokgwa o nepahetseng wa ho ja.


**Mekgwa ya ka ya ho ja**

Ee	Tjhe
----	------

Ke ja ka pela Tv ka mehla		
Ke rata ditholwana le meroho		
Ke rata dijo tse mafura jwalo ka ditjhipise		
Ha ke rate metsi, ke rata dinomaphodi		
Ha ke je meroho		
Ke hlafuna dijo tsa ka hantle		
Ke ja dijo tsa hoseng pele ke ya sekolong		

Bala hore o kgabisitse difahleho tse bontshang ho bonya tse kae.





20

Kotara ya 2 – Beke ya 2 – Leqophela mosebetsi

# Ho ja hantle

Ha re etseng

Etsa kapa o kgorametse ditshwantsho tsa dijo ho bontsha dijo tsa phepo e ntle.



A re baleng

## Melao ya ho ja hantle

Hlatswa matsoho pele o tshwara dijo.

Se siye dijo di sa kwahelwa.

Se je dijo tsa kgale kapa tse bodileng.

Sebedisa mahlaku a meroho ho etsa  
moitedi tshimong.

Lema meroho ya hao.



Ha re etseng

Etsa setshwantsho ho bontsha e meng ya melao ena.

Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

# Dikokonyana



**Ha re bueng**

Bua ka karolo tsa mmele tse fapaneng tsa dikokonyana.

Dikokonyana di na le karolo tse tharo tsa mmele: hlooho, karolo e ka hodimo ya mmele, karolo e ka tlase ya mmele. Di na le maoto a tsheletseng le dinakana tse pedi.



**Ha re etseng**

Fana ka mabitso karolong tse fapaneng tsa mmele. Etsa mola o tlohang lebitsong le nepahetseng ho ya ho karolo ya mmele e nepahetseng.

**Hlooho**

**Nanaka**



**Karolo e ka hodimo ya mmele**

**Leoto**

**Karolo e ka tlase ya mmele**



**Tswelang kantle**

Boba jwaloka notshi, fofa jwaloka serurubele mme o tlole jwaloka tsie. Jwale o loketse papadi ya bolo!



**Ha re ngoleng**

Etsa mola ho bapisa lebitso le kokonyana e nepahetseng.  
Bolela hore ke dikokonyana dife tse kotsi le tse molemo  
ho rona.



Notshi



Monwang



Tsintsi



Kokonyana

Tsie

Serurubele

Maleshwane

Mmoto



**Ha re ngoleng**

Jwale tlatsa dikgeo ka mantswe.

etsa mahe a dinotshi.

nontsha dipalesa.

hasanya malaria.

hasanya mafu.

di ja dijalo tsa balemii.



Teacher:	.....
Sign:	.....
Date:	.....



# Tse ding ka ha dikokonyana



**Ha re bueng**

Sheba ditshwantsho tse latelang o bolelle motswalle wa hao hore hobaneng dinotshi di le molemo ho rona.



Dinotshi di hasanya monontsha. Sena se bohlokwa hore dijalo di hole.



Dinotshi di etsa mahe a dinotshi/mamepe.



**Ha re ngoleng**

Ngola lebitso la kokonyana e nngwe le e nngwe sebakeng se latelang.



se  
nyanya lero dipaleseng.

Letsatsi: .....



e na le  
maoto a matla a morao hore e qhome.



di sebedisa  
dinakana tsa tsona ho buisana le tse ding.



hasanya monontsha ho tloha  
sejalong se seng ho ya ho se seng.


di hasanya kokwana hloko.



Ha re etseng

Etsa kokonyana e tsamaye.

- Seha kokonyana  
leqepheng le ka morao  
ho buka.
- Di fanyehe hengareng  
ya jase.







# 23 Mahae a dikokonyana

Kotara ya 2 – Beke ya 4 – Leqephé la mosebetsi



Ha re etseng

Latella kgwele ho fumana hore kokonyana e nngwe le e  
nngwe e dula kae.





Ha re etseng



Ha re ngoleng

Tsamaya ho pota lebala la sekolo o leke ho bona  
dikokonyana tse fapaneng tseo o ka di fumanang.



O bone dikokonyana di feng ka ntle? Kgetha e le nngwe o ngole lebitso la  
yona mona.



Kokonyana ena e ja mofuta o feng wa dijo?



Kokonyana ya hao e tsamaya butle kapa kapele?

Kokonyana ya hao e molemo? Hobaneng o re jwalo?

Kokonyana ya hao e kotsi jwang? O ka etsa eng ha e o lomme?



Tlotlontswe



Jwale rala le ho  
taka kokonyana  
ya hao mme o e  
nehe lebitso.



# 24 Bontsha bokgoni ba hao

Kotara ya 2 – Beke ya 4 – Leqephé la mosesetsi



Hare etseng

## Etsa serurubele sa hao

O tla hloka:  
Pampiri ya A4  
Kerayone ya mafura  
Sekere  
Sekgomaretsi  
Peipi ya ho hlwekisa  
Rolo ya pampiri ya  
ntlwaneleng e se nang pampiri



Etsa setshwantsho sa serurubele, o bontshe mmele wa sona o mosesane, o molelele. Le mapheo a mabedi. Kgabisa mapheo a serurubele sa hao ka paterone tsa mmala e fapaneng.

Etsa hore mapheo ka bobedi a tshwane. Seha serurubele.

Kgorametsa mmele wa serurubele rolong ya pampiri ya ntlwana.

Etsa dinakana o sebedisa sehlwekisi se mennweng habedi. E kgorametse hlohong ya serurubele.





Tswelang kantle

Leka dipapadi tsena.



### Seteishene 1:

**Baseketebolo:** Otlanya bolo  
fatshe o matha  
matswedintsweweke.




### Seteishene 2:

**Hoki:** Sebedisa molamu wa hoki  
ho tsamaisa bolo ho e isa  
dipalong.



### Seteishene 3:

**Netebolo:** Lahlela bolo o lahlelle  
motswalle wa hao o  
ntse o matha.



### Seteishene 4:

**Rakebi:** Matha ka bolo o e  
fetise.



### Seteishene 5:

**Bolo ya maoto:** Rahela bolo  
dipalong.



# Masakana a bophelo

Lesakana la bophelo le bontsha mehato e fapaneng ya tswelopele. Mehato e latela tsela e itseng. Sheba bophelo ba senqanqane le serurubele mme o bue ka mehato e fapaneng ya bophelo.

## Lesakana la bophelo ba senqanqane



**Ha re bueng**

Sheba setshwantsho o bontshe hore senqanqane se fetoha eng nakong ya sona ya bophelo.

- 1** Dinqanqane tse pedi di a kopana hore di nontshe mahe.
- 2** Senqanqane se setshehadi se behela mahe.
- 3** Mokudubete o monyenyanne o nang le matshwafohlapi a ka ntla le mohatla wa lephewana la hlapi.
- 4** Mokudubete o hola maoto.
- 5** Mohatlana o a nyamela.
- 6** Senqanqane se seholo se seng se na le matshwaf le ho lahla matshwafohlapi a ka ntla.

Letsatsi: .....




Ha re etseng

Jwale tadima ho potoloha ha bophelo ba serurubele.

Tlatsa se etsahalang sebopethong se seng le se seng sekeleng ya bophelo. Re o thusitse ka maemo a mabedi.



## Lesakana le bontshang bophelo ba serurubele



Teacher:  
Sign:  
Date:

# Masakana a bophelo




Kotara ya 2 – Beke ya 5 – Leqephé la mosebetsi



Ha re bueng

Sheba ditshwantsho o bue le motswalle wa hao ka bophelo ba kgoho.  
Jwale ngola se etsahalang boemong bo bong le bo bong.

## Bophelo ba kgoho



Letsatsi: .....



Ha re etseng


Jwale etsa lesakana la hao la bophelo.

Fana ka mabitso setshwantshong se seng le se seng lebiding la pale ho bontsha lesakana la bophelo ba katse. Sebedisa dihlooho tse latelang ho o thusa.

Nomora mehato 1-4 o di sebedise lebiding la pale.

Katse e nyenyane e a hlaha.		Katse e kgolo.
Katse ya mme e emere dikgwedi tse 9.		Katse ya mme e nyantsha madinyane a yona.

## Lesakana la bophelo ba katse



Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_



# Phoofolo ya ka ya setswalle



Ha re etseng

Etsa mmaseke wa phoofolo ya setswalle.



O tla hloka: Pampiri ya A-4

Pensele

Pente ya phofo le metsi

Dithupa tsa ho hlwekisa  
ditsebe


- Etsa setshwantsho  
sa sefahleho sa katse  
pampiring.




- Kopanya dipente ho etsa mmala  
e meraro e fapaneng.



- Sebedisa thutswana ya ditsebe  
mmaleng o mong le o mong.



- Etsa matheba a  
mmala e fapaneng  
ho kgabisa.





Ha re bueng

Boella motswalle wa hao ka phoofolo ya hao  
ya setswalle kapa ya mang feela.  
Boela hore o lokela ho e hlokomela jwang.



Ha re etseng

Etsa ditshwantsho tsa ntho tse nne tseo o tlamehang  
ho di etsetsa thatohatsi ya hao ya katse. Jwale ngola  
se hohelang ka tlasa setshwantsho se seng le se seng.



---

---

---

---



# 28 Tlhokomelo ya tikoloho ya rona

Kotara ya 2 – Beke ya b – Leqephé la mosebetsi



Ha re bueng

Sheba diphousetara tse latelang o buwe le motswalle wa hao hore di o bolella eng.



Sheba letshwao la ho ntjhafatsa dintho.  
O kile wa bona letshwao le tjena hokae?

## Re ntjhafatseng hape hle!



Tswelang kantle

Na o ka etsa tantshe o sebedisa  
dihupu le malente?





A re baleng

Re ka boloka tikoloho e hlwekile jwang?



Re lokela ho hopola **FS** le **N**.



**Fokotsa:** Re lokela ho fokotsa ho lahla dintho hohle.

**Sebedisa hape:** Re lokela ho sebedisa dintho tse ding hape pele re ka di lahla.

**Ntjhafatsa:** Re lokela ho fumana mokgwa wa ho sebedisa pampiri,

dibotlolo le makotikoti.



Ha re ngoleng

Tafoleng e latelang ngola mabitso  
a ntho tseo o ka di ntjhafatsang  
"recycle". Re se re o qalletse lenaneo.




Ntjhafatsa kgalase	Ntjhafatsa polasitiki	Ntjhafatsa pampiri	Etsa moitedi
Botlolo tsa kgale	Mekotlana ya polasitike	Dikoranta	Mahlaku a meroho





# Ntjhafatsa

Etsa mola o tlohang dinthong tse ka letsohong le letshehadi ho isa nthong tse ka letsohong le letona. Bontsha hore di ka sebediswa jwang ho etsa dintho tsa bohlokwa.



Jwale etsa mme o ngole mabitso a seo o ka se etsang o sebedisa dintho tse ntjhafaditsweng.

Lebitso la ntho


E entswe ka

Taka setshwantsho se kgethiehleng sa ntho.




### Ha re ngoleng

Nahana ka dintho tse ka etsang moitedi o motle. Ngola lentswe le leng le le leng ka tlase kholomong e nepahetseng ho qetella tafole. O ka nahana ka tse ding tsa ntho tsa hao, di arohanye ho latela kholomo tse nepahetseng.

mekotlana ya polasitike

dihaba tsa meroho

manala

makotikoti a Senomaphodi

dikgaketlana tsa mahe

Dintho tse sa boleng	Dintho tse bolang



### Ha re etseng

Etsa phousetara  
e bontshang thibelo  
ya ho lahla dintho  
fatshe.

Etsa setshwantsho o  
ngole molaetsa.

--






# 30 Matsatsi a bodumedi le a mang a kgethehileng

mosebetsi




Ha re bueng


Bua le motswalle wa hao ka ditumelo tse fapaneng tse sebedisang matshwao ana. Bontsha hore ke lefeng leo e leng la tumelo ya hao. Ha o sa bone letshwao, le etsetse motswalle wa hao.



Sefapano ke letshwao le bontshang bokresete.



Kgwedi e tolkileng le naledi di etsa letshwao la Islam.



Letshwao la ma Juda ke naledi ya David. Morena David e ne e le morena wa Maiseraele.



Letshwao la ma Hindu ke letshwao la OM. Le ngotswe ka puo ya kgale ya Sanskrit e leng puo ya India.

Letsatsi: .....

# Dibaka tse fapaneng tsa thapelo

31



Ha re etseng

Etsa mola o bapisa tumelo e nngwe le e nngwe le sebaka sa thapelo. Ngola lebitso la moaho ka tlasa setshwantsho.

tempele

synagogue

mosque

kereke

Tumelo


Islam

Hinduism

Bokeresete

Judaism

Sebaka sa thapelo




Ha re etseng

Botsa metswalle e mene hore tumelo ya bona e emelwa ke letshwao lefe. E ngole pela mabitso a bona.

Lebitso la motswalle	Letshwao





# LENGOLO LA BOPAKI

la ho qeta kereiti ya 3

Bokgoni ho tsa Bophelo buka 1

e abetswe

---

Tlatsa lebitso la hao

Letsatsi \_\_\_\_\_

Titjhore \_\_\_\_\_

# Bukantswe ya ka

A

a

G

g

B

b

H

h

C

c

I

i

D

d

J

j

E

e

K

k

F

f

L

l

# Bukantswe ya ka

M  
m

N  
n

O  
o

P  
p

Q  
q

R  
r

S  
s

T  
t

U  
u

V  
v

W  
w

X - Z  
x - z

